



# SISTEMI DOVODA I RASPODJELE VODE

*sistem snabdijevanja vodom čini skup građevina i uređaja kojima se voda zahvata na izvoru, po potrebi diže na odgovarajuću visinu, dovodi do uređaja za prečišćavanje, rezerovar, naselja i gradova te se raspodjeljuje potrošačima.*



*Složeni sistem snabdijevanja vodom*

- 1 zahvat vode
- 2 crpna stanica
- 3 potisni cijevni vod: zahvat - prečišćavanje
- 4 uređaj za prečišćavanje sirove vode
- 5 crpna stanica
- 6 potisni cijevni vod
- 7 Glavni rezerovar
- 8 glavni dovodni cijevni vod
- 9 sistem raspodjele vode



*Osnovni sistem snabdijevanja vodom*

**Z + c.st. zahvat i crpna stanica**

**1 i 2 glavni cijevni vodovi**

**1 glavni dovodni cjevovod**

**2 glavni dovodni cjevovod**

**V rezerovar**

**3 sistem raspodjele vode u naselju**

**Glavni dovodni cijevni vod povezuje izvorište i rezervoar i kroz njega prolazi maksimalna dnevna potrošnja**

$Q_{\max/d.}$


**Glavni gradski cjevovod** dovodi vodu iz rezervoara u sistem raspodjele i dimenzioniše se na najveću satnu potrošnju  $q_{\max/h.}$

Obzirom na način dovoda vode od zahvata do područja snabdijevanja razlikuju se:

■ gravitacioni i

■ Kombinovani sistemi snabdijevanje vodom

## Gravitacioni sistem snabdijevanja vodom



*Gravitacioni sistem snabdijevanja vodom*

- Z zahvat vode
- V glavni rezerovar
- 1 glavni dovodni cijevni vod
- 2 glavni cijevni vod
- 3 sistem raspodjele u naselju E  
linije energije

*Glavno obilježje gravitacionog sistema snabdijevanja vodom je položaj zahvata iznad mesta potrošnje, tako da cijeli sistem radi bez vanjskog izvora energije – djelovanjem gravitacijske sile.*

**sistem je pouzdan u radu i ekonomski najefikasniji**


**Ova konfiguracija sistema rijetko se danas može ostvariti u praksi.**

## Kombinovani sistem snabdijevanja vodom

zavisno o položaju glavnog rezervoara razlikuju se dva osnovna kombinovana sistema:

- rezervor ispred mesta potrošnje
- rezervor iza mesta potrošnje

U ravničarskim područjima gdje nema mogućnosti smještaja rezervoara na povišenoj koti, rezervor je **u mjestu potrošnje u obliku vodotornja**.



sistem karakteriše:


- zahvat vode prenizak za gravitacioni sistem ,
- uzvišenje između zahvata i mesta potrošnje.

**Cijevni vod 1** je glavni dovodni cjevovod, i povezuje zahvat s rezervoarom. Kroz njega protiče  $Q_{\max/d}$ , a prečnik cijevi zavisi od režima crpljenja.

**Cijevni vod 2** povezuje glavni rezervor i mjesto snabdijevanja, a dimenzioniše se na najveću satnu potrošnju  $q_{\max/h}$ .

LEGENDA:

- 1 - tlacići cjevovod
- 2 - tlacići - gravitacijski cjevovod
- 3 - opskrbno područje - sustav raspodjele
- C.S. - crpna stanica
- Z - zahvat vode
- V - vodosprema



*rezervar iza mjesta potrošnje – varijanta I*

U ovoj varijanti glavni dovodni vod je istovremeno i glavni distributivni vod, a u sistemu se razlikuju tri dionice:


**Dionica 1** - glavni dovodni vod od crpne stanice do područja potrošnje,

**Dionica 2** - dionica cjevovoda djeluje u sklopu sistema raspodjele vode.

**Dionica 3** - pripada glavnom dovodnom i glavnom distributivnom sistemu s protokom od  $Q_{\max/d}$  do  $q_{\max/h}$ .

LEGENDA:


- 1 - tlacići cjevovod
- 2 - gravitacijski cjevovod
- 3 - naselje
- C.S. - crpna stanica
- Z - zahvat vode
- V - vodosprema




*rezervar iza mesta potrošnje – varijanta II*

**Cijevni vod 1 od zahvata do rezervoar isključivo je potisni glavni dovodni vod.**

**Cijevni vod 2 povezuje rezervoar s mjestom snabdijevanja i djeluje kao gravitacioni glavni distributivni vod.**



*Shematski prikaz dovoda i odvoda vode u odnosu na rezervoar*  
*a) uz varijantu I*  
*b) uz varijantu II*




**LEGENDA:**

- 1 - tlaci cjevovod
- 2 - gravitacijski cjevovod
- Z - zahvat vode
- V - vodosprema
- C.S. - crpna stаница

*Snabdijevanje naselja u ravničarskom području – varijanta I*

**Cjevovod 1** - potisni cjevni vod ima ulogu dovodnog cjevovoda i povezuje crpnu stanicu s vodotornjem.

**Cjevovod 2** - gravitacijski glavni distributivni cjevovod.



**LEGENDA:**


- 1 - tlaci cjevovod
- 2 - opskrbni cjevovod
- 3 - opskrbno područje (naselje)
- V - vodosprema
- Z - zahvat vode

*Snabdijevanje vodom naselja u ravničarskom području – varijanta II*

**U ovoj varijanti potisni cjevovod djeluje kao glavni dovodni i glavni distributivni cjevovod.**

LEGENDA:

- 1 - tlacići cjevovod
- 2 - tlacići dovod u vodotoranj
- 3 - opskrbni cjevovodi
- C.S.1 i C.S.2 - crpne stanice
- V1 i V2 - vodospreme
- Z - zahvat vode



*Snabdijevanje naselja u ravničarskom području – varijanta III  
rezervar ispod vodotornja*


sistem djeluje s dva rezervoara i dvije crpne stanice.

- 1.ima kapacitet najveće dnevne potrošnje  $Q_{\max/d}$
- 2.ima kapacitet najveće satne potrošnje  $q_{\max/h}$
- 3.**Vodotoranj**zbog malog volumena ima samo funkciju osiguranja pogonskog pritiska u sistemu snabdijevanja.

## Višezonsko snabdijevanje vodom

Ako se vodom snabdijeva naselje koje je smješteno na većem broju visinskih kota, ili dva ili više naselja koja su različito visinski smještena, primjenjuje se višezonski vodovodni i sistem koji može biti:

- višezonski gravitacioni
- višezonski kombinovani



### Dvozonska gravitaciona distirubtivna šema


- Oba naselja imaju isti izvor vode.
- **Cjevnim vodom 1** između izvorišta i rezervoara V1 protiče maksimalna dnevna potrošnja za naselje 1 i 2.

$$\Sigma Q_1 = Q_{\max/d(N1)} + Q_{\max/d(N2)}$$

- **Cjevni vod 2** na dionici rezervar V1 - rezervar V2 je glavni dovodni cijevni vod za naselje 1 i glavni dovodni cjevovod za naselje 2.

- Cjevovodom 2 protiče količina:

$$\Sigma Q_2 = Q_{\max/h(N1)} + Q_{\max/d(N2)}$$




### Višezonska kombinovana šema snabdijevanja vodom

- Jedno izvorište sa središnjom crpnom stanicom.
- Svakom distributivnom području pripada odgovarajući kombinovani sistem snabdijevanja.
- Rezervoari za svaku zonu smješteni su iza mesta potrošnje zajedno sa zonalnim crpnim stanicama C.S.2 i C.S.3.
- protoci cijevnim vodovima čine u raznim oblicima kombinaciju  $Q_{\max/d}$  i  $q_{\max/h}$ .

# sistem snabdijevanja vodom s prečišćavanjem sirove vode

## LEGENDA:

Z - koptažni objekt  
C.S.1 - crpna stanica 1  
1 - glavni dovodni cjevovod  
K - objekti kondicioniranja  
C.S.2 - crpna stanica 2  
V - vodosprema  
2-3 - glavni opskrbni cjevovodi



Potisni sistem snabdijevanja vodom uz primjenu kondicioniranja sirove vode.


- Prethodni sistemi snabdijevanja odnosili su se na vodu zahvata koja odgovara normama za pitku vodu.
- U ostalim slučajevima sirova voda prije upuštanja u vodovodni sistem podleže nekom od postupaka kondicioniranja.
- U tom slučaju sistem snabdijevanja vodom nadopunjuje se još jednim stepenom dizanja vode , kojim se savladava visinska razlika između najnižeg nivoa vode u zahvatu i nivoa vode na uređaju, uz uvažavanje hidrauličkih gubitaka.
- Uređaj za prečišćavanje gradi se najčešće između zahvata i glavnog rezervoara za sistem .

## sistemi raspodjele vode


Osnovna je namjena sistema raspodjele dovesti vodu do pojedinog potrošača. sistem raspodjele zavisi od naselja ili grada koji treba snabdijevati

Razlikuju se slijedeći sistemi raspodjele vode:

- granati (nepotpuni i potpuni)
- kružni (cirkulacijski, prstenasti)



*Nepotpuni granati sistem raspodjele*




*Potpuni granati sistem raspodjele*

## Granati sistem (potpuni – nepotpuni)

- Od glavne dovodne cijevi račvaju se vodovi nižih redova sve do uličnih ograna
- do mesta potrošnje voda dospijeva samo s jedne strane
- na krajevima cjevovoda voda miruje, pa je potrebno povremeno ispiranje,
- u slučaju zastoja veći broj potrošača ostaje bez vode, zavisno od raspodjele sekcijskih zatvarača.

### Nedostaci:

- nejednolična raspodjela pogonskog pritiska
- starost vode u pojedinim cjevovodima
- problem u nedostatku vode kod gašenja požara



*Kružni sistem raspodjele vode*

- svi su cjevovodi sistema međusobno povezani u prstene
- u jedno mjesto potrošnje voda dolazi iz više smjerova
- nema ustajale vode
- u slučaju zastoja samo manji broj potrošača ostaje bez vode
- raspodjela pritisak duž sistema snabdijevanja je jednolična